ގދ ގައްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ ،
ގ ދ. ގައްދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ،
2024
ހުނަރު އެކްސްޕ
(އެކްސްޕޯ ރާވާ ހިންގުމުގެ އުޞޫލު)

2024
ހުނަރު އެކްސްޕ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޢުޞޫލު
1 ތަޢާރަފު މި އުޞޫލަކީ ގދ ގައްދޫ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަޢުރަޒު 2024 ރާވައި، ހިންގާ އަދި މަޢުރަޒުގެ
ބައިތަކަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ގދ. ގައްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިން
އަމަލުކުރާ ޢުޞޫލެވެ.
މި މަޢުރަޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި ޙިއްޞާކުރާ ސިނާޢަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ދިވެހި
އުފެއްދުންތަކާއި އުފެއްދުންތައް އުފައްދައި ކުރިއަރުވައި އެފަދަ އުފެއްދުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ މާކެޓެއް
ހޯދައިދީ، ވަޅުޖެހެމުންދާ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދީ، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ
ފަތުރުވެރިންނަށާއި, ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް އެއްތާކުން ފެންނާނޭ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ
މަޢުރަޒެކެވެ.
2 މަޤްސަދު: ހ. ގދ ގައްދޫގެ ހުނަރު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، ދިވެހިންގެ ހުނަރުވެރި
އުފެއްދުންތައް އެއްތާކުން ދައްކައި ދިނުން.
ށ. މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފެންވަރު ހާމަކުރުމާއި، ވާދަކުރެވެނިވި ޢުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން
މަސައްކަތްތެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރާ ރަށު ފެންވަރުގެ އޮނިގަނޑެއް ޤާއިމުކުރުން.
ނ. ގދ ގައްދޫގައި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ވަށާޖެހޭ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ
ބަހާތައް އިތުރުކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުމާއި، ހުރިހާ ރޮނގަކުން
އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިތްވަރުދިނުން.
ރ. ގދ ގައްދޫގެ އުފެއްދުންތަކަށް ވާދަވެރި ބާޒާރުތައް ހޯދައިދިނުމާއި، ޒަމާނުއްސުރެ ގައްދޫގައި
އުފައްދާތަކެތީގެ ތެރެއިން އުވެމުން ނުވަތަ ހީނަރުވަމުންދާ އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމާއި،
ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި އުފެއްދުންތައް އިތުރު ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ މަގު
ތަނަވަސްކޮށްދިނުން .

ބ. ބާޒާރުން ލިބެންހުންނަ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް އިތުރުކޮށް ކުރިއަރުވައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ވިޔަފާރި
ތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
ޅ. ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު، ގިނަ
ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ހިތްވަރުދިނުން .
ކ. އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޒަމާނީ އައު ހޯދުންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
އ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަޤާފީ އުފެއްދުންތެރިކަން ޒަމާނާ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ދިރުވައި އާލާކުރުން.
ވ. ގައްދޫގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިންގެ އަގުވަޒަންކުރުން.
3. މަޢުރަޒު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް.
3.1 ގދ ގައްދޫ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަޢުރަޒު 2024 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިޢުޞޫލުގެ 3.5
ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އޮންނާނެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހިން
އުފައްދާ ކޮންމެ އުފެއްދުމެއްވެސް ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ.
3.2 މި މަޢުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރެވޭނީ، އެތަކެތީގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަށެވެ. ނުވަތަ ބައިވެރި ކުރާ
ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚްސެއްނަމަ، އެފަރާތަކާއި ތަކެތީގެ މިލްކުވެރި ފަރާތާއި، ދެމެދު ލިއުމުން ވެވޭ
އެބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ބައިވެރިކުރާ ތަކެތި މި މައުރަޒުގައި އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ
ހުއްދައޮތް ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަމިއްލަ ފަރުދަކު އުފެއްދި އެއްޗެއް ދާއިރާއެއްގެ ނަމުގައި ބައިވެރި
ކުރަންވާނީ, އެދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ލިޔުމަކުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.
3.3 މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުން، މަޢުރަޒުގައި ވާދަކުރާ ދާއިރާ ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު އަދި ތަކެތި
ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ ގިން ތިތައް, ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.
3.4 މަޢުރަޒުގައި 56 ގިންތިއަކުން ތަކެތި ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މި 56
ގިންތީގެ ތަފްޞީލް މިއުޞޫލުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
3.5 މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ދާއިރާތައް؛
ހ. އަމިއްލަ ފަރުދުން

ށ. ވިޔަފާރިތަކުގެ ދާއިރާ (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރިތައް)
ނ. ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދާއިރާ
ރ. ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިރާ
ބ. ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދާއިރާ
މަޢުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން، އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ މަތީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން (ހ) ގައި ބައިވެރިވާން ޝައުވެރިވާ ފަރާތުން (ނ)
އަދި (ބ) ގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ދާއިރާއެއްގައި މިއުސޫލުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި
ލިސްޓްކޮށްފައިވާ 56 ގިންތީގެ ތެރެއިން ގިންތިއަކަށް ފެތޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް މަޢުރަޒުގައި
ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .
3.5 3.6 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ؛
ހ. ގައްދޫގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ގައްދޫގެ ރައްޔިތަކަށެވެ. ނުވަތަ،
ށ. ގައްދޫގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ގައްދޫގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވާނަމަ ، އެމީހަކީ ގައްދޫގެ މީހަކާ
ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ މީހަކަށް ނުވަތަ ގައްދޫގައި ޢާއްމުކޮށް ދިރިއުޅޭތާ 03 މަސް ވެފައިވާ
މީހަކަށް ނުވަތަ ގައްދޫގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މީހެއްގެ ދަރިއަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.
ނ. މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރަތަށް އައި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ގައްދޫގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ
އެހެން ރަށެއްގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނިފައި ވިޔަސް އެފަދަ މީސް މީހުންނަށް މިމުބަރާތުގައި ގައްދޫގެ
ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވިދާނެވެ.
3.6 މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހުރިހާ ގިންތިއެއްގައި ވެސް ތަކެތި ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.
3.7 މަޢުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރެވޭނީ، 56 ގިންތީގެ ތެރެއިން އެ އެއްޗަކާ ގުޅޭ ކޮންމެވެސް އެއް
ގިންތިއެއްގައެވެ. އެއް އައިޓަމެއް ދެ ގިންތިއެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
3.8 މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން "މަޢުރަޒުގައި
"
ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

3.9 މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެއްޗަކީ ދިވެއްސަކު ނުވަތަ ދިވެހިންެގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ ތަކެއްޗަށް ވާންވާނެއެވެ.
3.10 ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އެހެން މައުރަޒެއްގައި ނުވަތަ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރި ކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް މި
މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
3.11 މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެތި ބައިވެރިކުރަންވާނީ އެ ތަކެއްޗެއް ހެދި ދިވެއްސެއްގެ ނުވަތަ
ދިވެހިބައެއްގެ ނަމުގައެވެ. ތަކެތި ބައިވެރިކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަން ރަނގަޅަށް ބަލަންވާނެއެވެ.
އަދި މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެއްޗަކީ އެ އެއްޗެއް ބައިވެރިކުރި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހެދި
ތަކެތިކަމާމެދު ފަނޑިޔާރުންނަށް ޝައްކުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަރާތާއި ނުވަތަ އެބަޔަކާ
ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. އެ ތަކެއްޗަކީ, އެތަކެތި ބައިވެރިކުރި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހެދި
އެއްޗެއްކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ އެއެއްޗެއް މަޢުރަޒުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
3.12 މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެތި ހަވާލުކުރަންވީ ދުވަސްތަކާއި، ތަކެތި ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތަކާއި ތަނެއް
ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެންގޭ ނެއެވެ.
3.13 މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެތި ހަވާލުކުރަންވާނީ ލޭބަލްކޮށް، ރަނގަޅަށް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
3.14 މައުރަޒަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުން ތައް ދިރާސާކޮށް، އިނާމު ޙައްޤުވާ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ އެކަމަށް،
ހެދޭ ސްޓެއަރިންގް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން މި ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ
ފަންނީ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .
3.15 މައުރަޒަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން، އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި
އުފައްދާ ތަނަށް ބަލަން ދާންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެތަނެއް ބެލުމުގައި، މަޢުރަޒުގައި އެތަކެތި
ބައިވެރިކުރި ފަރާތަކުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.
3.16 މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރި ކުރާތަކެތީގެ ތެރެއިން އުފެއްދުމަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމުގައި ނުވަތަ އުފެއްދުމެއްގައި ވާކަމެއް
ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި، މައުރަޒަށް ހުށަހެޅޭ ތަކެތި އުފައްދާ ތަނެއް ބަލަން ދާންޖެހިއްެޖެ ޙާލަތެއްގައި
އެތަނެއް ބެލުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ފަޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ތަކެތި ބައިވެރިކުރާ ފަރާތުން
އެތަނެއް ބެލުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދޭ ންވާނެއެވެ.

3.17 މިމައުރަޒަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް
ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .
3.18 މަޢުރަޒުގެ ޢުޞޫލުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފަށް އެއްޗެއް ހުށަހަޅައިފިކަން އެނގިއްޖެނަމަ، އެކަން
އެނގުނު ވަގުތުން ފެށިގެން އެ އެއްޗެއް މަޢުރަޒުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. މަޢުރަޒުގެ ނަތީޖާ
ފާޅުކުރުމަށްފަހު އެނގޭ މިފަދަ އެނގުމަކުން ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއެއްޗެއް
ބައިވެރިކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ވަނައާއި ސެޓްފިކެޓާއި، އިނާމާއި، ތަށްޓާއި، ފައިސާގެ އިނާމާއި މެޑެލް
އަތުލައި އެކަން އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.
4 ގދ ގައްދޫ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަޢުރަޒުގެ ވަނަތައް:
4.1 ދާއިރާތަކުގެ ވަނަ: މިމަޢުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރި ކުރާ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ހޮވާނީ 1 ވަނަ 2 ވަނަ
އަދި 3 ވަނައެވެ.
4.2 ގިންތިތަކުގެ ވަނަ: މިމަޢުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރި ކުރާ ކޮންމެ ގިންތިއަކުން ހޮވާނީ 1 ވަނަ 2 ވަނަ
އަދި 3 ވަނައެވެ.
4.3 ރަންވަނަ ވަނަ: މުޅި މަޢުރަޒުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަސް އުފެއްދުން: މިމަޢުރަޒުގައި
ބައިވެރި ކުރާތަކެތީގެ ތެރެއިން، ކޮންމެ ގިންތި އަކުންވެސް 80% އަށް ވުރެ މަތިން މާރކްސް
ލިބޭ ތަކެތި މުޅި މައުރަޒުގެ ރަންވަނައަށް ވާދަކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުން
ކަނޑައަޅުއްވާ އެންމެ ރަނގަޅު 5 އުފެއްދުމަށް ރަންވަނަ ދެވޭނެއެ ވެ.
4.4 ގދ ގައްދޫ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަޢުރަޒުގައި ގިންތިތަކުން ވަނަތަކަށް ވާދަކުރުމަށް މާރކްސް
ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު .
ކޮންމެ ގިންތި އަކުންވެސް 1 ވަނަ, 2 ވަނަ އަދި 3 ވަނައަށް ވާދަކުރެވޭނީ އަންނަނިވި
މިންވަރަށް މާރކްސް ލިބިގެންނެވެ.
ވަނަ މާރކްސް (އިންސައްތަ)
85 1 އިންސައްތަ މާރކްސް އިން ފެށިގެން މަތި
65 2 އިންސައްތަ މާރކްސް އިން ފެށިގެން މަތި
50 3 އިންސައްތަ މާރކްސް އިން ފެށިގެން މަތި

4.5 ގދ ގައްދޫ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަޢުރަޒުގައި ހިމެނިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ވަނަތަކަށް
ވާދަކުރުމަށް މާރކްސް ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު:
މިމަޢުރަޒުގެ ދާއިރާތަކުން (އަމިއްލަ ފަރުދުން ފިޔަވައި ޖުމްލަ 4 ދާއިރާ) ވަނައަށް ވާދަކުރެވޭނީ
އެ ދާއިރާއަކުން ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުން މަދުވެގެން 3 ގިންތިއެއްގައ ބައިވެރިވެގެންނެވެ.
ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް 1 ވަނަ 2، ވަނަ އަދި 3 ވަނައަށް ވާދަކުރެވޭނީ އަންނަނިވި މިންވަރަށް
އެވަރެޖު މާރކްސް ހާސިލުކޮށްގެންނެވެ.
ވަނަ މާރކްސް (އިންސައްތަ)
1 އެވަރެޖް 85 އިންސައްތަ މާރކްސް އިން ފެށިގެން މަތި
2 އެވަރެޖް 65 އިންސައްތަ މާރކްސް އިން ފެށިގެން މަތި
3 އެވަރެޖް 50 އިންސައްތަ މާރކްސް އިން ފެށިގެން މަތި
4.6 އިންސާފު ކުރުމުގައި ބަލާނެ އާންމު ބައިތައް:
-1 ފަރުމާކުރުމުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، މަސައްކަތުގެ ފަށުވިކަމާއި، ޚިޔާލުގެ މުއްސަނދިކަން
-2 މީހާގެ ހުނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން އުފެއްދުން އުފައްދާފައިވާ މިންވަރު
-3 އުފެއްދުން ފަރުމާކޮށް އުފެއްދުމުގައި ޒަމާނީ ދިރިއުޅުމުގެ
ބޭނުންތަކަށް އުފެއްދުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މިންވަ ރު
-4 އެ އުފެއްދުން ބަންދުކުރުމާއި ، ގެންގުޅުމާއި، ބޭނުންކުރުމުގައި
ހުރި ފަސޭހަކަން ނުވަތަ މަރުކާކުރެވިފައިވާ މިންވަރު
-5 އުފައްދަން ބޭނުން ކޮށްފައިވާ މެޓީރިއަލްސް
-6 އުފެއްދުން މާރކެޓް ކުރެވިދާނެ މިންވަރު
-7 އުފެއްދުމުގައި ތިމާވެށްޓާއި ރަހުމަތްތެރި މިންވަ ރު

4.7 އިސްފަނޑިޔާރުންގެ ކޮމެޓީގެ ލަފާގެމަތިން އިންސާފުކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ
އިޚުތިޔާރު މަޢުރަޒު ސްޓެއަރިންގް ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ވަކި ގިންތިއަކަށް ނުވަތަ
ވަކި ގިންތިތަކަކަށް އިންސާފުކުރާ ޚާއްސަ މިންގަނޑެއް ނުވަތަ މިންގަނޑުތަކެއް ހަދަންޖެހިއްޖެ
ހާލަތެއްގައި އެފަދަ މިންގަނޑުތަކެއް ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޢުރަޒު ސްޓެއަރިންގް ކޮމެޓީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
5 ސސމަޢުރަޒުގެ 56 ގިންތި:
އަންނަނިވި ތާވަލުގައި އެވަނީ މަ ޢުރަޒުގެ ގިންތިތަކާއި ގިންތިތަކަށް ދެވިފައިވާ ކޯޑުތަކެވެ.
ކޯޑު މަޢުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރި ކުރެވޭ ގިންތިތައް
1. އަތްތެރި މަސައްކަތް
0101 ލިޔެލާޖެހި ތަކެތި
0102 ދިވެހިރާއްޖެ ރަމްޒުކޮށްދޭ ސުވެނިއަރ
0103 ކަނޑައިނެގުން (ކާވިންގ)
0104 ކަސަބުން އުފައްދާތަކެތި
0105 ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް
0106 އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް
2. ކުނަލާއި ކުނަލުގެ އުފެއްދުންތައް
0207 ކުޑަ ކުނާ
0208 ބޮޑު ކުނާ
0209 ކުނަލުން އުފައްދާ ސުވެނިއަރ

0210 ކުނާވިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލަތް (ޓޫލް / ސާމާނު)
0211 ކުނަލުން އުފައްދާ އެހެނިހެން ތަކެތި
3. ދަނޑުވެރިކަން
0312 ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް (ވެލިއު އެޑިޝަން)
0313 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދުން
0314 ދަނޑުވެރިކަމުގެ އާލާތް (ޓޫލްސް / މެޝިނަރީ)
0315 ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުން ތައް
4. މަސްވެރިކަން
0416 މަހުގެ އުފެއްދުންތައް (ވެލިއު އެ ޑިޝަން)
0417 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދުން
0418 މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތް (ޓޫލްސް / މެޝިނަރީ)
0419 މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް
5. އުފެއްދުންތެރި ކުރެހުމާއި ފަރުމާކުރުން)ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް އެންޑް
ޑިޒައިން(
0520 ކުރެހުން (ޑްރޯވިންގ)
3D 0521 އާޓްސް
0522 ޕެއިންޓިންގ
0523 ސްކަލްޕްޗަރ އަދި މޮނިއުމެންޓްސް

0524 ޑިޖިޓަލް އާޓްސް
0525 ކެލިގްރަފީ
0526 ޕޯސްޓް ކާޑު
0527 އާޓްގެ އެހެނިހެން ބާވަ ތްތައް
6. ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިން
0628 ފޮތީގެ އަދި ފެހުމުގެ އުފެއްދުން
0629 ފޮތި ޑިޒައިންކުރުން
0630 އެމްބްރޮއިޑަރީ މަސައްކަތް
0531 ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިންގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް
6. ޖުވެލަރީ އެންޑް އެކްސަސަރީޒް
0632 ރަންރިހިން އުފައްދާ ތަކެތި
0633 ބޫޓު / ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި
0634 ޕަރސަނަލް އެކްސެސަރީޒް
0635 ޖުވެލަރީ އެންޑް އެކްސަސަރީޒުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުން ތައް
7. ކާބޯތަކެތި
0736 ގިނަދުވަހު ހުންނަގޮ ތަށް ބަ ންދުކޮ ށްފައިވާ ކާތަކެތި
0737 ގިނަދުވަހު ހުންނަގޮ ތަށް ބަ ންދުކޮ ށްފައިވާ އެކިބާވަތުގެ ބުއިން ތައް

0738 ތިމާވެއްޓާއި ރަޙްމަތްތެރިގޮތައް ބަ ންދުކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތި
0739 ކާބޯތަކެތީގެ އެހެނިހެ ން އުފެއްދުން ތައް
8. ލަކުޑީގެ އުފެއްދުންތައް
0840 ތެދުއި ވަޑާމުގެ އުފެއްދުންތައް
0841 ލަކުޑި ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައި ވާ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް
9. ބަހުގެ އުފެއްދުންތައް
0942 އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ އެހީ (ލިޔުންތައް)
0943 ފޮތް
0944 މުނިފޫހިފިލުމުގެ ލިޔުންތައް
0945 ޅެންވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް
0946 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވޭ އުގަންނާދޭ ތަކެތި
0947 ތާރީޚީ ލިޔުންތައް
0948 ކުޑަކުދިންގެ ފޮތް
10. އެހެނިހެން
1049 ގަލުގެ މަސައްކަތް
1050 ފޮޓޯގްރަފީ
1051 ޑޮކިއުމެންޓްރީ 5(މިނެޓާއި 30 މިނެޓާއި ދެމެދު)

1052 ދަގަނޑާއި އެހެނިހެން މައުދަނުގެ އުފެއްދުން
1053 ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް
1054 ކުޑަކުދިންގެ ކުޅޭ ސާމާނު
1055 ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ނެ ތަކެތި
1056 ސިންގަލް ޔޫސްޑް ޕްލާސްޓިކް ވީހާވެސް މަދުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮ ތްތަކެއް
ނުވަތަ ތަކެތި
6 މުހިންމު އިތުރު މައުލޫމާތު:
6.1 މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، ގދ ގައްދޫ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަޢުރަޒު 2024 ގައި
ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް, ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން
ކައުންސިލަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
6.2 މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ އިތުރުން މަޢުރަޒާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނެ ފަރާތެއްގެ
މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
6.3 މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަށް މަޢުރަޒަށް އާދެވެންނެތް ނަމަ، ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް
މަޢުރަޒުގައި ތަމްޞީލު ކުރެވިދާނެއެވެ. ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަން މި ކޮމިޓީއަށް
ސިޓީ/ އީމެއިލް info@gadhdhoo.gov.mv))އަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ބަދަލުގައި
ފޮނުވާ ފަރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ވާނެއެވެ.
6.4 މި ޢުޞޫލުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީ މަޢުރަޒު ސްޓެއަރިންގް
ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.
7 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
މި އުސުލަށް ޢަމަލުކުރުން ފަށަނީ މި ޢުޞޫލު ދިވެހި ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ .